



LEVEL: 300

COURSE CODE: EBC 365

COURSE TITLE: ORAL LITERATURE OF TWI

TIME ALLOWED: 2 HRS



VISIT: COLEMANPUBLICATION.COM FOR MORE

SCHWE YI HO AKWANKYERE:

- Asemmisa krataa yi kita Afa mmienu.
- *Ɔfa A wɔ susutweree nsemmisa mmiensa enna Ɔfa B wɔ susutwere nsemmisa mmienu.*
- *Pa nsemmisa mmienu PE wɔ Ɔfa A na bua wɔ mmuaee nwoma A wode ama wo no mu.*
- *Afei, bua asemmisa baako pe firi Ɔfa B mu.*
- *Nsemmisa a ewɔ B mu no nyinaa mu aba ye pe. Bua asemmisa biara wɔ krataafa foforo so.*
- *Bɔ mmɔden se wode wo mmuaee nwoma no bema Schwesohwefo no ansa na woafiri faako a woretwere schwe no.*

ƆFA A Bua nsemmisa mmienu pe firi Ɔfa yi mugu wo mmuaee nwoma no mu .

1. a) Ebe ka Akanfoɔ anomsem kasadwini ho, fa nhwesoo a ese fata pensempensem Akanfoɔ mme ahodoɔ no mu kyere wo yonko suani. (Mma 10)
b) Abenfoɔ binom se, ebe ho wɔ mfasoo. Twere mfasoo nnum a asuafoɔ nya bere a wɔasua Akanfoɔ mme wɔ sukuu mu. (Mma 10)
2. a. Edeen ne abɔfo dwom? (Mma 2)
b. Twere abɔfoɔ dwom ho mfasoo mmienu. (Mma 2)

C. Fa nsensanee du saesae abɔfo dwom na kyere kasasu mmienu bi a ɛwɔ nnwom a woasaesae no mu. (Mma 10)
d. Nnooma pii na ɛwɔ ɔbɔfoɔ aperetwaa mu, twere saa nnooma yi mu mmiensa na kyere ɛmu biara dwumadie . (Mma 6)

3. a) Edeen ne amoma? (Mma 3)
b) Ɔmanhene biara wɔ n'amoma, wo manhene afa wo se ne brani, ɔte badwa so wɔ afahye bere mu, saesae amoma a wobeye akyere ɔhene no? (Mma 10)
i) Twere nsentitire a ɛwɔ amoma a woasaesae no mu. (Mma 3)
ii) Kyere senti mmienu a amoma wɔ daakye. (Mma 2)
c. Twere amoma ho mfasoɔ mmienu. (Mma 2)

ƆFA B ADEKYERE AKWAN (METHODOLOGY)

Bua asemmisa baako pe firi Ɔfa yi mu.

4. Wɔama wo akwannya se, fa gyinapɛn biara a wope na kyere ekwan a wobɛfa soɔ akyere saa gyinapɛn no Akanfoɔ Anansesɛm. (Mma 20)

5 a. Twere nnooma nnan a wohunu wɔ Ghana kasasua no karikolɔm no so? (Mma 4)

b. Kyere akwanhodoɔ mmiensa a akyerekyerefoɔ befa so akari won asuafoɔ wɔ anomsem kasadwini adesua mu na ma ho nhwesoo (Mma 10)

c. Pensempensem adekyere aboadeɛ (TLRs) ahodoɔ a ɛwɔ ho no mu. (Mma 6)



VISIT: COLEMANPUBLICATION.COM FOR MORE